

P.P. 1-30

161⁽⁴⁾

1/61

A13/9/115



K34/115

Mametsa history, M.R. Mosete 30^{1/30} pages.
and girls' initiation or raine store

MAY 1949
3 1/6 x 30 = 6 1/2

P.O. Trichardtstad

25-4-49

Kgoš'i. KgoPong. Waga Mametša

gobe go é ne le Kgoš'i.
ea ga Mametša.

Leinala gwe bare ke KgoPong.
obe Abuš'a seTšhaba sa
gwe. Ka Molaō. WaTšhwa-
nelō. le goTš'i biš'a batho.

Ba gwe di taba Tš'a bo go lo go lo
bjale Mowe obe Aenele.

Mo gweraa gwe leinala gwe.

Bare ke MA SAete. Waga

Ma Tlhako. bjale babe ba

Fela ba etelana Maetō.

Ma gae ga bō na. bjale

Ka Tš'aTš'i lele ngwe,

Kgoš'i KgoPong. Aetela,

Mo gweraa gwe ma saete.

Afi tla mowe MATSeng.

ea baleThabō lele go lo akudu.

Ka maatt'a

bjale Masaele Abits'a-

Kgopong Are Mogwera aka
ohweTšana ke e me kaMaote
KeagoTso ma bjale

Kgoši Kgopong Are

Aowa Are e ka babledi.

Ke gona retto ~~Tšana~~ are,

~~#~~ Etšana bodedu. Aowa-

Mowe batoga ka babledi-

baea go tso ma bjale.

ba se pela leba kanyana tele-telele,

ba fi ttha ne Keng. Ebare go-

ke Molo Matlhapi.

Mowe gona go be go dula-

Di phofole. Tše di nTš'i Kudu.

gadula Di ttau. le Di Phiri. le Di tau.

Ka bo nTš'i bja di rhofole.

le Maina. ATš'ana. bjale Mowe-

Rekwa gore ba be ba hwetš'a-

na se bata sabo gale,

Tau. e bo laile Kolobe-

bjale bane go ebona.

ba thoma go ema gabotse.

le eona ea napa ea-

Thō ma go bale bella -
 Ka Ma Γlhō Abo gale Kudu
 gape Re Kwa gore A baka-
 ba e ma le baka le telele.
 gōna mo ~~we~~ we babe goba e me,
 gōna Tau ea na pa ea.
 ba kutulo gela kabe gale.
 Ebo gape tse bjale mo we.
 bana pa ba tšhaba kalebelo.
 bae a gae Tau e abarakiša.
 leba kalele telele. Di Kobo tšā-
 bō na tšā si nye ga ka -
 mo ka bjale go fitlha gae.
 ea Di e o ba go koke bana.
 ka ma furi gale gora la -
 mo tse wa gabō -
 Ma saete. Mo gwe ra wa
 Kgo pong. bjale ka Merago.
 ga mo le tšā tšī le di ketse.
 ba ne kella ba tšena ka.
 Me tšeng. ba bi tšā. Mo sadi.
 wa ma saete. gore Abafe.
 Di Kobo tšā bō na bjale.
 mo we re kwa di tab a tšā.

Ka Kgalabjwe ba we gore -
 babe ba kwana kudu. bjale.
 Ka Mowe ReKwa gore Abaka-
 bale seTš'a go kwana gabe na.
 ReKwa gore kaTš'atš'i le-
 le ngwe. Ba Sepela ba e ea.
 na ge ng. ea. Bokgaga -
 ga Kgoši MA Ale.
 bjale Mowe. Abatsene.
 na ge ng. e we. batsena.
 matseng. wa motšong gabó.
 Kgoši Kgopong. ba hwetšana.
 ba we bare go. AbalebeleTš'e.
 Kgoši. Kgopong. bare ke Motogolo.
 bjale Mowe. ba hwetšana.
 Mapoto. gobama geu. e seleina-
 kaletse. bjale AbaFiThile.
 Mowa babaThallela ka.
 papoto. awe. gobama geu.
 Anthe. batšhetš'e seThare.
 Kamó mapotong. bjale.
 mo we ReKwa gore.
 gobe gwathôma Kgoši -
 Kgopong. gonwa Mapoto -

Awe Akwa gore ma—
 potō. A. Ane le seTlhare.
 bjale A ġinama kudu.
 A o kwa seTlhare. sewe-
 gobaba. ga sō na. bjale.
 MASaete. AMa Kala. Athō ma.
 go BUTŠiša. gore na gobjang.
 Monkana. phetolō. ea-
 Kgošikgopeng. Are.
 Bose Abokwe lwe. bjale.
 bjale. MaSaete. lēe na.
 ATŠea se gō. A ga mapotō.
 Anwa lēe na rekwa gore obe-
 A le seTša se gō se we
 lēe na ATŠiTšipane.
 bjale. MaSaete. ore. monna
 o re ng. ore go kwa sago-
 baba wa se ke mPOTŠa
 gore kamono. go Ababa.
 bjale eaba A go sane-

Thušō. Kemoka —
 AbaFiTha gae Bahwa —
 Kamoka. Lelehanomotho Are.
 Bose Abokwe lwe. wa sekeka —

181

K34/115

6

Ja goba gonwa-

Bose Abokwewe ke gore.
Re hwile.

Bjale Tš'e Retthama
DiThopa goba Sephiri,
Tš'ona ke Tš'a DiKoma
Tš'aba gadi ga Pele go
Thalosa le bollo labasadi
Tš'ona kamoka s'idi.
Basadi babole Tš'e Banyana
Fela A go Thome.
mmulutš'i wa Koma Pele
gore keratagobole Tš'a goThoma
Banyana. Pele. BATš'ee.
mopa. ba.ea. bati. ea.
Kalefokeng. bjale bašupa-
gore. Agudile Rera Ta-
gobolla. bjalebafeTš'a,
matš'a Tš'i amantš'i.
nyana. Badira bjale
ke moka go ea —

mo sadi wa Kgoši.
 gobutšiša. Bannyana
 gore nale Rata godirang.
 Bamofetola ka gore
 Perata gobolla bjale mowe.
 bjale mo sadi wa Kgorō-
 ea mo šata, oboela.
 Kagae ga monna
 wa gwe. gore nna
 mo kgalabj we. Kekwa
 Bana Bare Barata.
 gobolla. bjale mowe.
 ke moka. monna eo
 E ne go. Kgoši. goba ndonay
 o bitšha ba tswadi ba-
 bana ba we. ka mo ka.
 gore ba kgoba ka ne. Kgorong-
 ea gwe. ga pe molaš. wa-
 le bolle le we. ndona. A e rata
 go bo lo Tšha kô ma. pele.
 ga gore. A bo lo Tše kô ma.
 o sadi wa ne Tše go bo Tšha-
 Kgoši. gore Kgoši.
 o mo fe tu me lō.

gore go lu kile. Wena.
 bolatša kōma. Fela. Tš'e -
 Di kōma ketšabasadi.
 Tšōna. ketšōna tšōna -
 Tšabasadi bjale.
 Abathōmile go bolatša -
 Di kōma tšawe tšabana.
 Bathōma ka gore. Retšwa-
 la. Di kōma. gape - go tšwala -
 Ke go dira di kōma tšewe.
 bjale. Ka gore ke dilō tšwa -
 go tšhoša kudu bjale. Retšō -
 ma go laudiša. gape.
 Kagore Basadi Ababolo -
 Tšakōma. Badira selō.
 Se sekgōdigo motho.
 gore ke selō sa go tšwa -
 se sepele.
 Antho. A se selō. Ke -
 motho. bjale ka gore ana.
 Babu ndi bawe babitšwa -
 go. gore ke bale. Aba -
 gwanela gore babōne.
 Di kōma tšewe

Aše su Aboga. Di Kōma-
 gape. goboga. Di Kōma Tšewe-
 Kegore A ~~Fer~~ Tie. Kekgoši.
 Ka Kgati. gore bjale-
 A tte. a kgōne go tšena.
 Di Kōmeng. bjale babagolo.
 Ba gwanetše. gomogupa-
 Di Kōma. Tšewe ka maina. A-
 Tšōna gape maina.

A Tšōna gorate ga gore.
 ATsibjwe. Kagore ke ama-
 nTši. Fela kudu. ATseba-
 ke ke Ba gadi. Kagore.
 Ke Di Kōma. Tšābōna.

gape go gwanetše. gore-
 go tšha thollwe gore.
 Di Kōma. Tšewe Tšā Basadi-
 Di dirwa kang. Fela are butši-
 šamo bakge Kolong. Baba-
 golo. Bare bo tšā. gore.
 Kōma. e bare go ke mesia-
 ebōne. eōna. E dirwa ka-
 bjane šo bare go. Ke Lella.
 go ba. mpa. gape mpa ke-

Se Tlhare go sengwe.
 go mela mo Di Neking.
 goba Di The Kgwenq. Tš'e —
 Di Kgolo bjale eona Basadi.
 Ba dira ka eona Di Koma.
 Ba e Kgatsa ka matlapa.
 gore e be e Tshetlha.
 bjale ba Thome gologa.
 Koma. gape le eona.
 Ke e na mo sia ebane.
 bjane. bja. we bo bi Tš'wa go-
 gore. Ke Lella. bona bo mela.
 Di Thabeng. le me botong.
 bjale mo we Basadi babobona.
 ba swane Tš'e. go bo Tš'a —
 Kgoši. gore Koma. Re ebone
 mmo tong. wa bo ke te.
 goba Thabeng. gore Kgoši —
 e Tsebe gore ngwa ga.
 Ebole Tš'a. Koma. e se ke. ea-
 lapi šega. go nja ke la.
 gape Di Koma. Tš'e we. A se.
 mo sia ebane. Fala. ke Tš'e Di-
 ntš'i kudu. le Tš'ona Dine-

161

K34/115

11

Le Mái na ATŠŏna.

Le Ka Mø Kgwa. ø di dirwago-
Ka ø na. Re Šwa ne TŠe.
go Thø Ma. Kø Ma. Ka e Tee-
go e FelletŠa. Ka Mø Kgwa—
ø e Dirwago Ka ø na—

bjale Kø ma. e a go la Tela.

Mø Šia ebø ne. Ši leina lae ø na—
Bare ke le pono. e ø na. e Di—

Rwa Ka Mø Tħa Ša na.

ø m ø ngwe. leina la ø na—

Bare ke TŠhi Khinyane.

ø mela. Mø Melalenq. Kudu—

Mø go ne go le Še re TŠe.

bjale mowe. Re Kwa gore—

Ba Šadi le Di Kgarebe. le ba—

Kge Kolo ba Šwane TŠe.

gore bae go Tø Mola. Mø Tħa—

Šana. ø we. bare go ke.

TŠhi Khinyane. ke Mø ka ba—

ø Rwa la Ka ma Šaka. gore—

banna. ba Še ke ba. ø bø na.

Le ma Šogana. le ba Kga labjwe—

Le ba Tħa n Kana—

bjale ba FiTlha Kgošing-
 ba bolola gore Kôma e laše.
 bjale Kgoši. o ba boTš'a-
 gore Arieng. lo. e Pele-
 Fase Marageng. gore e-
 be o mo ntšho. bjale -
 Abadirile ka moKgwawe-
 moTlhašana. o we o feTš'a-
 beke. o se mo we le Ra geng.
 bjale ka mora go ga matsatsi-
 a we Kgoši. e boTš'a ba sadi.
 bô na bala bai le go ba -
 Tse ntšha. Tšhikhi nyane.
 Le Ra geng. gore Arieng-
 lo lebella. Anke. e šeTš. e e ntšho-
 bjale Abai le. mo we. ba swa netš'e-
 go hweTšana. e fe to gile.
 Kagore maThomong. e be e tala-
 bjale ba hweTšana. e fe lo gile.
 e e ntšho. bjale ba bo ela-
 ka gae. ga Kgoši. go mo -
 Tsi biša gore Aowa morena.
 Di Kôma di lu Kile. bjale.
 mo we Kgoši. o babo -

Tša gore Arieng.
 lo Tš'e a. Kea Tta bjale-
 mowe. Aba Tš'ere ba eo-
 be ea le Fo Ke ng. Ke Moka-
 Kgoši. ea Fittha. mowe-
 Di ne go ntshe Tš'ona di-
 Kō ma. Tš'ewe. bjale Ke Moka-
 Kgoši. e Thō ma go be ea-
 Molaô: gore Kō ma. e ešwa-
 ne Tš'e go lo gi wa bjang.
 bjale ba Thō ma go lo ga-
 eô ne Kō ma e we. ga pe
 Abare go lo ga. bale se Tša go e bjale.
 Awa. dilô Tš'ewe Di A Para-
 Ke mo Thō. wa mo sa di. bjale-
 o bi Tš'wa gore Ke Kō ma.

ga pe e ngwe Kō ma ea Boraro
 Leinala eô na šele Bare Ke-
 Molau. bjale eô na. e di rwa ka-
 bjane bjo bo mela go mo di No Keng.
 Leinala bjo na Bare Lešišiši.
 bjale le bjo na bolo gi wa bjale Ka-
 Tō'na Tš'ela Ta pe le

èð na A e Tš'e leba ka-
 lele telele. Ið na Tš'a Tš'i lewe.
 ba se kela go bjane bjawe.
 baswana ne tš'e go na pabaidira.
 bai š'e mo go ne go tš'e-
 Di ngwe di ka ma. Ke tona.
~~Di kgona~~ Di ka ma. Tš'e di kgolo-
 Tš'abasadi. Felake tš'e-
 Di ntš'i kudu. bjale ke thoma-
 go t'haloša. mai na. Atš'ona.
 Kabo ntš'i bja tš'ona. mainašea
 mošia ebone.

Le pono.

Molau.

Segwate.

Serolane.

Di pitš'i.

mo thoka.

Medimo getš'ana.

Nakale phepa.

Mabilu mpya ea kgô thô.

Se pôwana.

Le tš'a tš'i.

Kgwe di.

Šantela.

Kgolo golo.

Kgomo e Tea Kalelengwe.

Se Rô bale Tlha Ka.

bjale Tšô na Tšewe -
Kamo Ka Didirwa Ka gola -
Telana. ga Tšô na.

bjale Adi Fedile go dirwa -
Ba Kge Kolo. ba Thô ma go -
Tia. moropa. ga pe moropa -
ke Kwata e Kgolo e e betlaga.
ke banna ba diThakga.

bae Kgô bô tta kamo Tang -
ga eô na. gore e be pitš -
na. e Kgolo. gore batte.

Ba Tšie mo Kgopa wa Pôkôlô -

Ba Kô Kô Tele. mo. mole mong.

wa Kwata e we. bjale.

babea le Tšatšing. mo Kgopa -

owe wa ô ma. bjale batiea -

Kadi eatta. golikiša gore -

na ô o mile. bjale. A oluki -

le Kgôši. e bo Tšâ Basadi -

le ba kgekolo le Dikgarebe.
 gore babundi ba we babitšwa-
 go. gore bale bae Maribaneng.
 gape Maribaneng ke mo babundi-
 ba o ma go ntse gore.
 ba lebeloe Di Kō ma Ts'ere.
 A Di bi na. bjale mo we. Di Kō ma-
 Di Tielwa mo o pa o we.
 gape ka le mela ge šu-
 Are re Di abina. rere-
 Dia Tlhaka. bjale Ts'a Ts'i,
 le we. ga ba šadi. e ba-
 mo ke Te o mo go lo kudu.
 ba o mela Mabjale.
 le ma po to. ga ba magau. ese-
 leina ka le tee. bjale. ma-
 bjala. A we Abi Ts'a gore-
 ke Di bu tele. bjale Ts'a Ts'i.
 le we. go Tlhwa golla-
 mo kgo š'i. mo go ne go-
 Tlhaka ea ba šadi. ba Tabo gda
 ge di mo. mo go ne go-
 Di Kge Kolwana. Di Fela-
 De Tlhaba Fase ka mo kō kō tle.

ga pe Di Kgare be Tš'ōna.
 Di š'etš'e ka moragōga-
 Di kō ma bjale mo we.
 Di kō ma le Tš'ōna dinwele-
 ma bjala. Ala di ea era.
 Di Ta bo gela gedi mo bjale-
 mo we babundi ba eme-
 Kgole nyana gore balebelle
 Ba emo we. Ba bō ne-
 Di kō ma Tš'ewe Di babolo-
 Tš'ago. bjale mo we. kō ma-
 Etoga kalebelō. elibile mo we-
 bale ba emego. nTshe.
 Di Kgare ebele ba sadi baba-
 Tie le go. ba ki Ti ma ka-
 mo ra gō. ga kō ma. ba Tkhaba-
 mo Kgo š'i. Bar ebeebee.
 A e je ngwale. bjale mo we,
 ba Tsi bi š'a bale ba we-
 E ne go ba bundi. gore kō ma.
 š'ewe ea tta. gore ba-
 Tš'habe ka gore ba Tsi bi š'i-
 Tš'we gore kō ma ea loma-
 ga pe. ea me Tša mo Tho-

A Sa Phela moWe-

ngwa nna. eo e no go-
ngwale. o swane tše go-
Bala ea ke lebelo. Fela-
A ba Ki Tima ba e tšano.
eo mo ngwe le eo Monqwe.
oleka gore ~~Abašie~~ Kalebelo.
Fela ka gore Kgosi.

Ebolotša bale ba ba ntš'i-
goleka na ma some Ama-
Tlhano. gobale kgelō.

bjale ba Ki Tima ku du-
Ba phere ke tšana ka-
ma o to. ba wela na-
le ge di mo. Ka gore ba-
Tš'hu gile le ntš'u.
lele re go kō ma. em e tš'a-
mo tšo. Anthe ba.

A ke tš'a babōna gore-
mo baka e ma ba ka.
E ta ba bōna gore
Anthe. Re tšhabale.
Fela A se selo ke mo tšo-
o A pere mabjane-

bjale ke mowe baTš'š'e-
 Tš'a go babundi ba we.
 gore Tš'ha bang.
 Kōma etša galeja.
 Fela mowe Dilong Tš'e we.
 Di bi Tš'wa go Di Kōma-
 gone le moTho wale-
 Belō kudu. eowe kgoš'i-
 Ešwane Tš'e go - gore-
 Ekgethe e'na. Ae goTš'koš'e-
 Tš'a bale gore-
 Kea le ja. Ibjale mowe.
 Re kwa gore eba mabo-
 Tha ta gokiTi ma gabō-
 na bjale ba Tš'ea le-
 Tš'a Tš'i. Ka mo ka ba-
 Ra Kiš'wa ke di kōma.
 Tš'e we. bjale mowe-
 Ka mora gō ba swanetš'e-
 gore bale bale seTš'we.
 gobe le mo lašō. wa gore-
 Di kōma Aditše go-
 nwa Di butele ga pe Di butele-
 ke o'na mabala Awe -

ADirwa go. MoThang-
 owe bjale mowe.
 Bale ba šala ba khutšitš'e.
 go ki Ti ma bjale mowe
 ba sadileba kgekolo-
 Ba Kgoba kana. MoriThing-
 wa se Thare sewe-
 ma bjala. Anego. nTšhe.
 gore Di Kō ma ~~ma~~ Kamoka-
 Di nwe ma bjala. Awe. Di-
 Felwegorekwa gore. Aba-
 khutšitš'e leba kalewe-
 ka mora go' bjale Di Kō ma
 di bo ela ga pe go Thaka-
 le go Ra ki ša bale ba we-
 ba bo lla go. Mowe Re bō na.
 ma Tha Kga. Abale AbaTšhe-
 ba. Di Kō ma. Ka gore.
 Di Kō ma. di ea era.
 Ka go nwa bjala bjowe-
 Di Ra ki ša bale. Ka kudu.
 bjale. le bō na ba-
 Tšhaba ba holo Fetš'e
 Ka gore Ba kwi le —

Le n Tš'u la gore -
 Kô ma ea go swara -
 e ea go me Tš'a -
 mo we Bale bare go Tš'haba -
 ba ba ngwe ba gobala Kudu -
 bjale mo we - Le Tš'a Tš'i.

A le Di Ke Tš'e Kgoši.
 E be a mo la ~~wa~~ wa gore -
 bjale. Le Tš'a Tš'i. le di Ke Tš'e.
 Kô ma. A di rolwe bjale -
 Bale ba Kgo ba Ka na.
 Ba bo Tš'wa. gore T Tang.
 Le Tô pe Thari. bjale -
 mo we ba Thô ma. go -
 E pella Kô ša Ba Ti ea.

Mo ro pa. ba bi na ba -
 Di Kolo ga. Kale belô.
 Bô na bale. Ba we Ba e Tile -
 Ke Kgare be e ale belô Kudu -
 bjale Ab a di Kolo ga ba Ki Ti -
 ma ba Fela ba Fe Ta.
 The ng. ga Kô ma. é e -
 u Ta mi le go. gore ette.
 è ba Tš'ho š'e bjale Ba Ki Ti -

Ma ba di Kologa bjale -
 bô na bale ba. AbaTsebe
 gore Kô ma. eba laleTšo.

Fela ba e pella Kôša -
 ea bô na baTlhabale -

Me Kgoši. bjale Aba era -
 gore Kô ma. e Ra Kiše.

Bale. ba Kgekolo BaTlhaba -
 mo Kgoši. bare. Age e Aije -
 Bale. bjale moWe bašupa -
 gore Kô ma. e bara Kiše.

Le gore bale Tšhabang.
 bjale moWe Kô ma. eThô ma -
 goTšwa moWe. Segolong.

šewe. Ebe go. eUTA -
 mile nTshe. gape bale.
 Le bô na baThô ma goTšhaba -
 ka lebelô. Aba oKwa mo -
 Kgoši. oWe. Kô male eô na.

EkiTi ma ka mo ra go -
 ga bô na. Ebara Kiša.

Di Kgarebe di Fela di Kgowella.
 mo Kgoši. Dire. Ebe ebee.

Ke gore Tšhabang -

bjale mowe. ba Tš'ea.
 mero pa. bai ša gae.
 Kgošing. Fela Di Kô ma Tš'ewe.
 A di dirwe go Tee Fela.
 Ba di bi ntš'ha. Koša e we -
 ea Tš'ona go te kana -
 Kgwe di Tš'e. pedi. bjale mowe.
 Di Kô ma. Adi Fele Tš'e.
 Kgoš'i. e bo Tš'a. Ba Kgekolo.
 gore bjale. Di Kô ma. di Fele-
 Tš'e Bale ba swane Tš'e gore
 Bae mola pong. bjale gore.
 ba e gobolla ntse ga pe lego.
 Boga Di Kô ma. Tš'e Di Kgalotš'a
 go feta Tš'ewe.
 bjale mowe. Ba Kgekolo. le ba-
 Kgalabiwe. badu me Tš'a. Taba-
 e we. Babeêlana matsatš'i.
 gore ka Tš'a Tš'i. la gore.
 Bale ba swane Tš'e go ea -
 mola pong. bjale mowe.
 Kamoka. Setš'haba se ea -
 kwana gore gobe let
 ma bjala. A ma ntš'i -

bjale mowe. batho.
 kamoka bagwanetše.
 go dira mabjale kamoka-
 gore. Ebe monyana. omogolo.
 ga pe tabatše. Di feladile ba-
 na tšatšitla sontaga.
 gore ke go na batho.
 Batho ba go ba kgobakane.
 kamoka. bjale abosele.
 E se kam o swanyana.
 Kgoši. ERoma le kala-laeo-
 na gore leletše.
 Phala Fala. ga pe le kala.
 la Kgoši. Ke motho e o-
 ase pela go le Kgoši.
 Egore. Ena. A se Kgoši-
 bjale Phala Fala. Ae ndile.
 Se tšhaba kamoka-
 sea kgobakana. gore -
 Kgoši. E tte e babotše.
 se ene go sona -
 bjale mowe Kgoši.
 E swane tše gobalela.
 le nts'ula gore tse bang-

K34/115

gore le ho no Bana —
 Bale na ba se pela.
 Baea mola po ng.
 bjale mowe setšhaba-
 kamora ka se swane-
 tše go tti ša mabjale.
 gore Atte Attale.
 mowe motse ng.
 wa Kgoši. bjale Bale.
 Bakgoba kana le ba-
 tšwa di babona bjale ba-
 thoma ga pe go tie a-
 mero pa ba bi na koša.
 eabona ea go e a-
 mowe mola po ng.
 ga pele eona koša ewe-
 go thoma. dikgarebe pele-
 gobina gore bale battebabo-
 ne. gore koša ebi nwabjang.
 Kagore Aba eTsebe.
 bjale Ababinne mowe.
 kamora go go tše na bale.
 babina. ka eona mokgwa.
 ala gobina go dikgarebe —

Ka ô na. bjale mowe.
 Kgo šī. Ešwane Tše go-
 NTŠHA Di PITŠA. TŠA-
 ma bjala. go re batho.
 Ba nwe. ma bjwala Awe.
 Mowe le TŠA TŠI. Ale ea-
 go di tšela. matjala. Athibe-
 lwa gore. Ba sebe basa,
 NTŠHA. Ba enwa.
 Batho ma go ra ka di Kgalabjwana-
 gore dibe di šu tšša.
 go tšoga ga pele -
 Banna ba ara ki wa gore.
 Ba Tšha be. Kō ma.
 E etta go. bjale mowe.
 Banna le ba tšhanka na
 ba šwane Tše go re,
 Ba Tšha be. Bjale mowe.
 Basadi. Le Bakgekolo. le -
 Di Kgarebe. Ba šala.
 Ba du Tšile bale.
 Mowe. Kgorong.
 ea Kgo šī. bjale,
 mowe Batho ma -

go go ba m o go bó

e m o go lo ku du.
 ba e pe lla ko š a ea
 bó na. bjale. Bale ba -
 Aba fi Tlhile. m o we.
 m o la pong wa bó na.
 ba dula ntšhe. matsatš'i.
 A go le kana. le some -
 la m a tšatš'i. le m a tšatš'i.
 A m a bedi bjale.
 ba bo ea ga ae. ba. e tšwa.
 m o la pong. ga pe.
 Tlhale šó. ea go re -
 m o la pong. ke go re.
 m o ro tong. wa ba sa di -
 go ba m phathó.

bjale. m o we ba tšwa -
 ba re tše maina.
 Abó na. A m a swa -
 bai pi tš'a ka ó na. bjale ba -
 bo ea ga ae. ba tšo tš'e.
 Di pi lo. m o ma tšhong -

Abó' na. gore mothe.
 A seke Alpha Kiša go-
 ba Tseba. bjale mowe.

Ba se pela ka go.
 Ne kella. ka gore gone.
 Le lentš'u. le le re go.
 Barukilwe. A ba kgone.
 go se pela ka ku du.
 ga pe. A ba kgone. go-
 kitima.

Bjale Are nya kela.
 Tabae. ga baba go lo
 Rehwe Tsana. gore.
 Ke ~~ma~~ maaka. mothe. Arokwe
 Ba Fora foretsa bana.
 gore base ke batseba -

go fele go godile lentš'u-
 la gore barukilwe.

bjale mowe. go thō mega.
 ko ša E kgolo kudu-

Bare ke mo sebetha.
 gape ko saewe ebinwa.
 go na mo we kgorong.
 ea kgosi. mo we ka ma-
 Ebolla go ntsho.
 gape go bale ka ma-
 Engwe. e ebolo tsa go.

Bale bawe mo kgorong.
 ea kgosi.

ka ma. e we. E bitšwa

go e ke sekokoi.

e na ke e aban na.

leba sadi. gape.

Ba sadi. Aba tse ne

mo we. komeng.

Ba emathe ka na e o.
 bjale banna ba batamela-

Tthe ng ga e o na.

bjale ko sa e we.

E bi tš wa go go re ke-

mo se be t ho. E bi -
n wa. bo s e go ka mo -
ka. ba sa di le ba na le ba na.

ka mo ka ke le se be se -

be. A go ne le ba ka -

ba bi na ko sa e we.

go fi t the la ba bo ndi.
Ba we ba bi tš wa go
go re ke ba le. Ba A lo ga.

bjale ba bi tš wa go re -
ke di kgare be.

End. s. 161